ak 59° 19′ 18″ N, 17° 53′ 10″ E (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Drottningholmgo_jauregia&language=eu&params=59_19_18_N_17_53_10_E)

Drottningholmgo jauregia

Drottningholmgo jauregia (suedieraz: *Drottningholms slott*) Suediako errege-familiaren egoitza da, Drottningholm herrian dagoena, Stockholm hiriburutik oso gertu. Mälaren aintzirako Lovön uhartean XVI. mendearen amaieran eraiki zuten eta XVIII. mendera arte erregeen egoitza izan zen.

1991n UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu zuen, herrialdeko turismo gune nagusiak izanik.

Drottningholmgo errege jabetzako lurra[1]

UNESCOren gizateriaren ondarea

Mota	Kulturala
Irizpideak	iv
Erreferentzia	559 (http://whc.unesco.org/fr/list/559)
Kokalekua	🇸🇪 Suedia
Eskualdea[2]	Europa / Ipar Amerika
Koordenatuak	59° 19′ 18″ N, 17° 53′ 10″ E (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Drottningholmgo_jauregia&language=eu&params=59_19_18_N_17_53_10_E)
Izen ematea	1991 (XV. bilkura)

[1] UNESCOk jarritako izen ofiziala (euskaratua)

[2] UNESCOren sailkapena

Eduki-taula

- Historia
- Jauregia
- Lorategiak
- Galeria
- Kanpo estekak

Historia

Drottningholm izenak "erreginaren uhartea" esan nahi du, izan ere jauregia eraiki baitzuen bertan Joanes III.a Suediakoak bere emaztearentzat. 1580an altxatu zen jauregia eta Willem Boy arkitektoak pizkundeko estiloan diseinatu zuen.

1661 urtean Hedwig Eleonora erreginak erosi zuen baina urte horretan bertan sute batek erre zuen. Erreginak orduan Nicodemus Tessin Zaharrari jauregi berria diseinatzeko enkargua egin zion eta hau hil zenean bere semeak bukatu zuen. Garai hartan, Westfaliako Bakea gertatu berria zen eta Suedia herrialde boteretsua bihurtu zenez jaureg ikusgarri bat eraiki beharra ikusi zuen Hedwig Eleonora erreginak. Karlos XI.a eta Karlos XII.aren erregealdietan sarritan ehizaleku gisa erabili izan zen eta sarritan bildu izan zen Gortea bertan. Hedwig Eleonora 1715ean hil zen. 1762an antzokia erre zen eta Luisa Ulrika erreginak aberastasunaren adierazgarria izango zen berri bat eraiki arazi zuen.

XVIII mendean udako egoitza izan zen eta XIX mendean Karlos XIV.ak jauregia bertan behera utzi zuen arren hurrengo erregeek (Oskar I.ak eta Oskar II.ak) gaztelua modernizatu egin zuten. 1907an berriztatze lan sakonak egin ziren eta XVII mendeko itxura itzuli zitzaion. XX mendean zehar hainbat lan egin zaizkio, azkenengoak 1977an.

1981etik aurrera Errege familiaren egoitza nagusia izan da Drottningholmgo jauregia.

Jauregia

Esan bezala jauregiak hainbat berrizte lan izan ditu lau mendeetan zehar eta itxura aldatuz joan da. Jauregiaren atalik aipagarrienak eliza, antzokia eta pabiloi txinatarra dira.

- Eliza: Nicodemus Tessin Zaharrak diseinatu eta honen semeak bukatu zuen 1746ko maiatzean. Organoa 1730 urtekoa da. Gaur egun Lovön uharteko parrokia da.
- Antzokia: Hau ere Tessindarrek egina da eta 1766an ireki zituen ateak. Udaro opera jaialdia egiten da bertan.
- Pabiloi txinatarra: 1763 eta 1770 artean eraiki zen frantziako rokoko estiloan eta arte txinatarrean oinarrituriko apaingarriak ditu.

Lorategiak

Bi ataletan banatzen dira lorategiak:

- Lorategi barrokoa: XVII mendean eraiki zituen Hedwig Eleonora erreginak. Jauregitik bertatik ateratzen diren hiru etorbide zabalek mugatzen dute. Adrian de Vries artistak diseinatu zituen eta 1950 eta 1960 hamarkadetan berriztu egin ziren.
- Lorategi ingelesa: Gustavo III.ak eraiki zituen lorategi barrokoen iparraldean. Bi urmael ditu, ubidez eta zubiz loturik daudenak.

Galeria

Zeharkako ikuspegia.

Ekialdeko fatxada.

Jauregiko eliza.

Antzokia.

Liburutegia.

Ikuspegia lorategitik.

Pabiloi txinatarra.

Iturria.


Berrikuntza lanak, 1700 inguruan.

Kanpo estekak

- **(Suedieraz)(Ingelesez)(Errusieraz)** Webgune ofiziala (http://www.kungahuset.se/royalcourt/theroyalpalaces/drottningholmpalace.4.396160511584257f218000368.html)

Autoritate kontrola

Wikimedia proiektuak · Datuak: Q208559 · Multimedia: Drottningholm Palace (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Drottningholm_Palace)

Identifikadoreak · WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/containsVIAFID/140727506) · VIAF: 140727506 (https://viaf.org/viaf/140727506) · BNF: 119567008 (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119567008) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119567008) · GND: 4810822-4 (https://d-nb.info/gnd/4810822-4) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Drottningholm-Palace) · **Lekuak** · TGN: 7009999 (https://www.getty.edu/vow/TGNFullDisplay?find=&place=&nation=&english=Y&subjectid=7009999) · **Ondare historikoa** · Gizateriaren ondare: 559-001 (https://whc.unesco.org/en/list/559-001) · FMIS: raa/bbr/21300000013102 (http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/21300000013102)

Gizateriaren Ondarea Suedian

Ekialdea	Birka eta Hovgården • Engelsberg burdinola • Drottningholmgo Errege jabetzako lurra • Skogskyrkogården
Hegoaldea	Hegoaldeko Ölandeko nekazal paisaia • Visbyko Hansako Hiria • Karlskronako itsas-portua • Tanumgo labar-grabatuak • Varbergeko irrati-estazioa
Iparraldea	Gammelstad eliza-herrixka (Luleå) • Hälsinglandeko baserri apainduak • Kostalde Garaia / Kvarken uhartedia[1] • Laponiako eskualdea • Falungo Kobrezko Mendi Handiko meatze-arroa • Struveren arku geodesikoa[2]

[1] Finlandiarekin batera • [2] beste bederatzi herrialdeekin batera

Suediako koroaren jauregiak

Drottningholmgo jauregia • Drottningholmgo pabiloi txinatarra • Gripsholm gaztelua • Gustavo III.aren pabiloia • Haga jauregia • Rosendal jauregia • Rosersberg jauregia • Stockholmeko Errege Jauregia • Strömsholm jauregia • Tullgarn jauregia • Ulriksdal jauregia

---

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Drottningholmgo_jauregia&oldid=7301932"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria

- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- العربية
- Asturianu
- تۆرکجه
- Беларуская
- Беларуская (тарашкевіца)
- Brezhoneg
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- עברית
- Hrvatski
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Lëtzebuergesch
- Lietuvių
- Latviešu
- मैथिली
- മലയാളം
- Plattdüütsch

- नेपाली
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmål
- ਪੰਜਾਬੀ
- Polski
- Português
- Русский
- Scots
- Srpskohrvatski / српскохрватски
- Slovenčina
- Shqip
- ★ Svenska
- ไทย
- Türkçe
- Українська
- Tiếng Việt
- მარგალური
- 中文

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 12 abendua 2019, 19:37.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.